

ko-dobojskog kantona", listu „Dnevni avaz“ i listu „Naša riječ“ Zenica.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja.

Svi kandidati s liste užeg izbora bit će pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji uđe u užu izbor dobit će obrazac u kojem će navesti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba – član javnosti slobodno može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Prigovor se podnosi istovremeno ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona i Ombudsmanu Bosne i Hercegovine.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS – NE OTVARATI“

Na adresu:

**Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona
Komisija za izbor na upražnjenu poziciju
Kantonalnog pravobranioca
u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
„Prijava na oglas za izbor Kantonalnog pravobranioca ZDK-ne otvarati“
Kučukovići broj 2
72 000 Z E N I C A**

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 06-34- 8819 /12

Zenica, 11. 4. 2012. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA

156.

Na osnovu člana 67. stav 3. i člana 68. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 31. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i člana 24. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 19/03 i 79/07), Ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i

UPUTSTVO

O NAČINU UPLATE I KORIŠTENJA PRIMLJENIH TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Član 1. (Predmet)

Ovim uputstvom propisuje se način uplate i korištenja primljenih tekućih transfera i donacija za korisnike Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: budžetski korisnici).

Član 2. (Broj depozitnog računa Zeničko-dobojskog kantona)

Tekući transferi i donacije se uplaćuju na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000001672, otvoren kod IKB DD Zenica.

Član 3. (Vrste prihoda tekućih transfera i donacija)

Tekući transferi i donacije se uplaćuju na slijedeće vrste prihoda:

- | | |
|---|--------|
| a) Primljeni tekući transferi od inostranih vlada, | 731111 |
| b) Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija, | 731121 |
| c) Primljeni tekući transferi od Države, | 732111 |
| d) Primljeni tekući transferi od Federacije, | 732112 |

- | | | |
|----|---|--------|
| e) | Primljeni tekući transferi od Republike Srpske, | 732113 |
| f) | Primljeni tekući transferi od kantona, | 732114 |
| g) | Primljeni tekući transferi od gradova, | 732115 |
| h) | Primljeni tekući transferi od općina, | 732116 |
| i) | Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje, | 732131 |
| j) | Transfer od Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, | 732132 |
| k) | Donacije od fizičkih lica, | 733111 |
| l) | Donacije od pravnih lica, | 733112 |
| m) | Donacije od stranih fizičkih lica, | 733121 |
| n) | Donacije od stranih pravnih lica. | 733122 |

Član 4.

(Tekući transferi i donacije koje nisu planirane u Budžetu)

Tekući transferi i donacije koje nisu planirane u Budžetu uplaćuju se na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona broj: 1340100000001672, otvoren kod IKB DD Zenica, na odgovarajuću vrstu prihoda iz člana 3. ovog uputstva, sa obaveznom naznakom budžetske organizacije za koju je izvršena uplata tekućeg transfera, odnosno donacije.

Član 5.

(Elementi naloga za uplatu tekućih transfera i donacija)

Elementi naloga za uplatu tekućih transfera i donacija su:

- Naziv i adresa uplatioca,
- Svrha uplate: Tekući transfer/donacija za (naziv budžetskog korisnika),
- Primalac: JRT Trezor Zeničko-dobojskog kantona,
- Račun uplatioca: Transakcijski račun uplatioca,
- Račun primaoca: 1340100000001672,
- Iznos tekućeg transfera/donacije u KM,
- Identifikacioni broj uplatioca: 13 cifara,
- Vrsta prihoda: vrsta prihoda za tekući transfer/donaciju na koji se uplata odnosi,
- Općina: Šifra općine sjedišta uplatioca,
- Budžetska organizacija: Šifra budžetske organizacije budžetskog korisnika za koga se uplaćuje tekući transfer/donacija (7 cifara).

Član 6.

(Obaveza odgovorne osobe budžetskog korisnika)

O tačnom sadržaju naloga za uplatu tekućih transfera i donacija, prije uplate, odgovorna osoba budžetskog korisnika je dužna da pismeno upozna uplatioca, odnosno donatora.

Član 7.

(Uplata tekućih transfera i donacija iz inostranstva)

(1) Ukoliko se radi o uplati tekućih transfera iz inostranstva, odnosno donacija iz inostranstva, potrebno je da odgovorna osoba budžetskog korisnika obavijesti uplatioca tekućeg transfera, odnosno donacije, da uplatu izvrši na račun INVESTICIONO KOMERCIJALNE BANKE DD ZAGREB-SWIFT IKBZBA2X kod ZAGREBAČKE BANKE DD Zagreb (KORESPONDENTNA BANKA) SWIFT ZABAHR2X, sa naznakom: Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, nazivom budžetskog korisnika, šifrom budžetske organizacije za koju se doznava sredstva i nazivom projekta, odnosno namjene tekućih transfera, odnosno donatorskih sredstava.

(2) Nakon toga IKB DD Zenica će obavijestiti Ministarstvo finansija o deviznom prilivu, konvertovati sredstva u KM i ista usmjeriti preko depozitnog računa na odgovarajuću vrstu prihoda i šifru budžetskog korisnika, prema uputstvu Ministarstva finansija.

Član 8.

(Pogrešna uplata tekućih transfera i donacija)

(1) Tekući transferi i donacije uplaćeni kao prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi), vrsta prihoda glavne grupe 722600 tretiraju se kao pogrešno uplaćeni prihodi.

(2) Budžetski korisnik koji ima tekuće transfere i donacije uplaćene kao prihod od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihod, obavezan je reklamirati uplatu i tražiti da se izvrši preknjiženje takve uplate sa vrste prihoda glavne grupe 722600, na vrstu odgovarajuću vrstu prihoda za tekuće transfere i donacije iz člana 3. ovog uputstva, na koji su tekući transferi i donacije i trebali biti uplaćeni.

(3) Zahtjev se u pismenoj formi podnosi Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 9.

(Dokumentacija potrebna za preknjiženje pogrešno uplaćenih tekućih transfera i donacija)

Uz pisani zahtjev za preknjiženje tekućeg transfera, odnosno donacije uplaćenog kao prihod od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihod treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

- kopiju uplatnice za koju se traži preknjiženje i
- kopiju dokumenta iz kojeg se jasno vidi da se radi o tekućem transferu, odnosno donaciji, nekog nivoa vlasti, pravnog ili fizičkog lica, budžetskom korisniku.

Član 10.
(Zaključak o preknjiženju)

(1) Na osnovu priložene dokumentacije i provjere dostavljenih podataka, ministrica/ministar Ministarstva finansija donosi Rješenje o preknjiženju tekućeg transfera, odnosno donacije uplaćenog kao prihod od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihod na odgovarajuću vrstu prihoda na koju je tekući transfer, odnosno donacija trebao biti uplaćen.

(2) Ministarstvo finansija – Trezor je nadležno za realizaciju donesenih rješenja o preknjiženju pogrešno uplaćenih tekućih transfera, odnosno donacija budžetskog korisnika.

Član 11.
(Planiranje prihoda, odnosno rashoda po osnovu tekućih transfera, odnosno donacije)

Da bi budžetski korisnik mogao raspolagati prihodima po osnovu tekućih transfera, odnosno donacija, mora u svom budžetu planirati te prihode, kao i rashode koje će finansirati iz tih prihoda.

Član 12.
(Izvjestaj o uplati tekućeg transfera, odnosno donacije)

Ukoliko je budžetski korisnik ostvario prihod od tekućih transfera, odnosno donacija koji je planirao u Budžetu za tekuću fiskalnu godinu, Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta Zeničko-dobojskog kantona, poslovi RAS-a, dužan je dostaviti izvještaj odnosnom budžetskom korisniku da je na odgovarajuću budžetsku organizaciju uplaćen prihod, po vrsti prihoda, datumu uplate i nazivu uplatioca.

Član 13.
(Podnošenje zahtjeva za odobravanje raspoloživih sredstava)

(1) Budžetski korisnik, kojem je izvršena uplata tekućeg transfera, odnosno donacije planirane u Budžetu dužan je, putem resornog ministarstva (koje će izvršiti kontrolu podnešenih zahtjeva koji moraju biti u skladu sa usvojenim Budžetom i stvarno naplaćenim sredstvima), podnijeti zahtjev Ministarstvu finansija za odobravanje raspoloživih sredstava u mjesečnom operativnom planu budžeta, kako bi se ista mogla trošiti u skladu sa namjenom za koju su i uplaćena.

(2) Uz zahtjev budžetski korisnik prilaže odgovarajuću relevantnu dokumentaciju (ugovor ili odluku uplatioca/donatora, projekat za koji su sredstva namijenjena i dr.)

(3) Po izvršenoj kontroli, nadležno ministarstvo će

uz dopis i prateću dokumentaciju dostaviti zahtjev za unos podataka u operativni plan Ministarstvu finansija.

Član 14.
(Uključivanje neplaniranih tekućih transfera, odnosno donacija u Budžet)

(1) Ukoliko budžetski korisnik ostvari prihod od tekućih transfera, odnosno donacija koji nije planirao budžetom u tekućoj fiskalnoj godini, da bi mogao raspolagati uplaćenim prihodima, obavezan je podnijeti zahtjev, putem resornog ministarstva, Ministarstvu finansija za povećanje njegovog plana rashoda po odgovarajućoj vrsti ekonomskih kodova, odnosno uključivanje sredstava po osnovu tekućih transfera, odnosno donacija u budžet tekuće godine, kako bi se ista mogla staviti na raspolaganje.

(2) U skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za svaku godinu se utvrđuje da: "tekući transferi, odnosno donacije koje nisu planirane u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski će se usmjeravati, u skladu sa odlukom Vlade Kantona. Ministarstvo finansija će na osnovu pismenog dokaza o uplaćenom tekućem transferu, odnosno donaciji i drugoj odgovarajućoj dokumentaciji budžetskog korisnika izvršiti povećanje Budžeta na prihodovnoj i rashodovnoj strani odnosno budžetskog korisnika."

Član 15.
(Realizacija Odluke Vlade)

Zahtjev budžetskog korisnika dostavljen uz Odluku Vlade Kantona putem resornog ministarstva, koji se odnosi na uključivanje tekućeg transfera, odnosno donacije koja nije planirana tekućim budžetom, , realizuje se odgovarajućim unosom u Budžet nakon čega se budžetski korisnici obavještavaju da mogu raspolagati sredstvima po osnovu uplaćene donacije.

Član 16.
(Dostavljanje obrasca Narudžbenice i obrasca Unos grupe faktura)

Nakon provedenih aktivnosti iz člana 13., 14. i 15. ovog uputstva i dobivenog Izvještaja o raspoloživim sredstvima od strane nadležne operativne jedinice, budžetski korisnik dostavlja, uz svu prateću dokumentaciju, obrazac broj 1 (Zahtjev za nabavku), odnosno obrazac broj 2 (Unos grupe faktura) na knjiženje rashoda u pomoćnim knjigama vlastitoj operativnoj jedinici putem resornog ministarstva, a budžetski korisnici koji ne posjeduju vlastite operativne jedinice, navedenu dokumentaciju dostavljaju Operativnoj jedinici Trezor Zeničko-dobojskog kantona.

Član 17.**(Knjiženje tekućeg transfera/donacije u Odsjeku za računovodstvo)**

(1) Učitavanje izvoda IKB DD Zenica o prilivu sredstava na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona od uplata primljenih tekućih transfera, odnosno donacija u Glavnoj knjizi trezora vrši se evidentiranjem na budžetskoj organizaciji 99999999, odobravanjem pripadajuće grupe konta 730000 ili 733000.

(2) Nakon dnevnog učitavanja iz stava (1) ovog člana, nalogom za knjiženje vrši se preknjiženje: storno potražno svih uplata sa budžetske organizacije 99999999 grupe konta 730000 ili 733000 na budžetsku organizaciju na koju se uplata odnosi.

(3) Konto 730000 ili 733000 **Duguje** za iznos primljenog tekućeg transfera, odnosno donacije, a analitički konto **391193**-Razgraničeni prihodi za primljene tekuće transfere, odnosno donacije **-Potražuje** za iznos primljenog tekućeg transfera, odnosno donacije, sa oznakom budžetskog korisnika, funkcije i projekta za primljene tekuće transfere, odnosno donacije **D002007**.

(4) Kada budžetski korisnik odluči da realizuje projekat po osnovu tekućeg transfera, odnosno donacije i podnese pravilno popunjen obrazac broj 1-Zahtjev za nabavku i obrazac broj 2-Unos grupe faktura na kojem mora biti popunjeno polje segment konta što podrazumijeva sljedeće elemente: fond (01), oznaku budžetskog korisnika, analitički konto rashoda klase 6 ili analitički konto izdataka klase 8, subanalitički konto-ukoliko ga ima, funkciju i oznaku projekta D002007, u operativnim jedinicama se pristupa knjiženju.

(5) Sam unos podataka vrši se kroz Modul obaveza-AP računi odnosno budžetskog korisnika kao standardna faktura:

- a) **Stav knjiženja obaveze** evidentira se na kontu obaveza klase **3-analitički konto 311111- Obaveze prema dobavljačima sa naznakom projekta D002007 – Potražuje**,
- b) Evidentiranje rashoda ili izdatka vrši se kroz distribuciju gdje analitički konto **klase 6 rashoda ili klase 8 izdataka - Duguje za iznos fakture, uz obaveznu oznaku projekta D002007**,
- c) Nakon knjiženja same obaveze i rashoda vrši se sučeljavanje prihoda i rashoda - evidencija utroška tih sredstava **kroz nalog glavne knjige** sljedećim stavom knjiženja: analitički konto **391193 - D002007 (Razgraničeni prihodi - za primljene tekuće transfere, odnosno donacije budućeg perioda) duguje, a analitički konto prihoda (730000 ili 733000) potražuje za iznos utrošenih sredstava**,
- d) Ukoliko se radilo o izdacima za nabavku opreme kroz **nalog glavne knjige se još evidentira nabavka tih sredstava stavom knjiženja klasa 0 duguje, a klasa 5 Izvori stalnih sredstava potražuje** za vrijednost nabavljenog sredstva, uz obaveznu oznaku projekta **D002007**.

Član 18.**(Odgovornost rukovodioca budžetskog korisnika za namjensko trošenje i kontrola namjenskog utroška)**

(1) Za namjensko trošenje uplaćenih sredstava i postupanje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), odgovoran je rukovodilac budžetskog korisnika.

(2) Kontrolu namjenskog utroška sredstava od tekućih transfera, odnosno donacija vrše Stručni savjetnici za unutrašnju reviziju u okviru Ministarstva finansija, u skladu sa svojim planom rada, a do konačnog organizovanja Interne revizije u skladu sa Pravilnikom o internoj reviziji budžetskih korisnika („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/07 i 32/07).

Član 19.**(Prestanak važenja)**

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o uplatama i korištenju grantova i donacija za budžetske korisnike („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/07 i 18/07).

Član 20.**(Stupanje na snagu)**

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2012. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 07-02-8340/12

MINISTRICA

Datum: 09.04.2012.godine

Zenica

Amra Babić, s.r.

OBRAZAC BROJ 1.

NADLEŽNO MINISTARSTVO

(broj)

(Naziv)

POTROŠAČKA JEDINICA

(broj)

(Naziv)

**ZAHTJEV
ZA ODOBRAVANJE RASHODA IZ PRIMLJENIH TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA****PERIOD OD _____ DO _____**

Ekonomski kod Primljenog tekućeg transfera, odnosno donacije	IZNOS	Ekonomski kod rashoda	IZNOS

Napomena: Ekonomski kod rashoda navesti na nivou glavne grupe (zbir na 4 cifre, npr, 6131)**Datum,****M.P.****RUKOVODILAC**

.....

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-2928-3-1/12 **MINISTAR**
Zenica, 20.11.2012. godine

mr. sci. Mirsad Isaković, s.r.
.....

544.

Na osnovu člana 67. stav 3. i člana 68. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 31. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i člana 24. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/03 i 79/07), Ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i

**UPUTSTVO
O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA
O NAČINU UPLATE I KORIŠTENJA
PRIMLJENIH TEKUĆIH TRANSFERA I
DONACIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE**

**Član 1.
(Dopuna člana 3.)**

U Uputstvu o načinu uplate i korištenja primljenih tekućih transfera i donacija za budžetske korisnike („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/12), u članu 3., u stavu (1), iza tačke n), dodaje se nova tačka o), koja glasi:

„o) Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu, 722751.“

**Član 2.
(Izmjena člana 4.)**

U Uputstvu o načinu uplate i korištenja primljenih tekućih transfera i donacija za budžetske korisnike („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/12), član 4. mijenja se i glasi:

**„Član 4.
(Tekući transferi koji nisu planirani u
Budžetu)**

Tekući transferi koji nisu planirani u Budžetu uplaćuju se na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona broj:

134010000001672, otvoren kod IKB DD Zenica, na odgovarajuću vrstu prihoda iz člana 3. ovog uputstva, sa obaveznom naznakom budžetske organizacije za koju je izvršena uplata tekućeg transfera.“

**Član 3.
(Stupanje na snagu)**

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 07-02-8340-1/12 **MINISTAR**
Datum: 04.12.2012. godine
Z e n i c a **mr. sci. Mirsad Isaković, s.r.**
.....

**KANTONALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE**

545.

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave i službi za upravu i sadržaju i načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 20/98) objavljuje se:

**O G L A S
o objavljivanju nevažećom službene
iskaznice kantonalnog inspektora**

Službena iskaznica kantonalnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona broj: 18-34-25060/04 od 01.12.2004. godine, izdata na ime glavnog kantonalnog inspektora rada Emira Omeragića, **oglašava se nevažećom.**

Broj: 18/01-1-34-25483-1 /12 **DIREKTOR**
Zenica, 26.11.2012. godine
.....
Silajdžić Mirsada, dipl. ecc., s.r.